



# 10-DAY PREDICTIONS by N2YO.COM

**Object name**     **SPACE STATION**  
**Catalog #**        25544, 1998-067A  
**Observing coord.** Lat: 29.76°, Lng: -95.36°  
**Local time zone** GMT -6

**Uplink (MHz):** 437.550  
**Downlink (MHz):** 437.550  
**Beacon (MHz):**  
**Mode:** 1200bps AFSK  
**Call sign:** RS0ISS-4 -11  
**Status:** Inactive

Start 		Max altitude			End 		All passes
Date, Local time	Az	Local time	Az	EI	Local time	Az	Mag
30-Dec 02:59	SW 231°	<b>03:04</b>	<b>NW 308°</b>	<b>57°</b>	03:09	NE 39°	-
30-Dec 09:33	NNW 340°	<b>09:37</b>	<b>NE 32°</b>	<b>10°</b>	09:41	E 86°	+0.3
30-Dec 11:09	NW 314°	<b>11:14</b>	<b>SW 230°</b>	<b>72°</b>	11:19	SE 141°	-2.3
31-Dec 02:11	SW 217°	<b>02:16</b>	<b>SE 134°</b>	<b>66°</b>	02:21	NE 47°	-
31-Dec 03:49	W 271°	<b>03:53</b>	<b>NW 325°</b>	<b>11°</b>	03:57	NNE 21°	-
31-Dec 10:21	NW 321°	<b>10:26</b>	<b>NE 50°</b>	<b>53°</b>	10:31	SE 127°	-1.9
1-Jan 01:23	SSW 203°	<b>01:28</b>	<b>SE 129°</b>	<b>31°</b>	01:33	NE 55°	-
1-Jan 03:00	W 257°	<b>03:05</b>	<b>NW 323°</b>	<b>18°</b>	03:10	NNE 27°	-
1-Jan 09:33	NW 327°	<b>09:38</b>	<b>NE 42°</b>	<b>27°</b>	09:43	ESE 113°	-0.9
1-Jan 11:10	WNW 297°	<b>11:15</b>	<b>SW 235°</b>	<b>18°</b>	11:19	S 170°	-0.3
2-Jan 00:36	S 188°	<b>00:40</b>	<b>SE 127°</b>	<b>16°</b>	00:45	ENE 66°	-
2-Jan 02:12	WSW 244°	<b>02:17</b>	<b>NW 321°</b>	<b>30°</b>	02:22	NE 33°	-
2-Jan 08:45	NNW 334°	<b>08:50</b>	<b>NE 35°</b>	<b>16°</b>	08:55	E 99°	-0.2
2-Jan 10:22	NW 306°	<b>10:27</b>	<b>SW 227°</b>	<b>34°</b>	10:32	SSE 155°	-1.3
3-Jan 01:24	SW 230°	<b>01:29</b>	<b>NW 317°</b>	<b>60°</b>	01:34	NE 40°	-
3-Jan 07:58	NNW 339°	<b>08:02</b>	<b>NE 33°</b>	<b>10°</b>	08:06	E 85°	+0.4
3-Jan 09:34	NW 314°	<b>09:39</b>	<b>WSW 247°</b>	<b>75°</b>	09:44	SE 141°	-2.3
4-Jan 00:36	SW 216°	<b>00:41</b>	<b>SE 122°</b>	<b>63°</b>	00:46	NE 48°	-
4-Jan 02:14	W 270°	<b>02:18</b>	<b>NW 327°</b>	<b>11°</b>	02:22	NNE 20°	-
4-Jan 08:46	NW 321°	<b>08:51</b>	<b>NE 43°</b>	<b>50°</b>	08:56	SE 127°	-1.9
4-Jan 23:48	SSW 202°	<b>23:53</b>	<b>SE 126°</b>	<b>29°</b>	23:58	NE 56°	-
5-Jan 01:25	W 256°	<b>01:30</b>	<b>NW 321°</b>	<b>18°</b>	01:35	NNE 27°	-
5-Jan 07:58	NW	<b>08:03</b>	<b>NE</b>	<b>27°</b>	08:08	ESE	-0.9

5-Jan 09:35	WNW 298°	<b>09:40</b>	<b>SW</b> <b>233°</b>	<b>18°</b>	09:45	S 169°	-0.3
5-Jan 23:01	S 187°	<b>23:05</b>	<b>SE</b> <b>126°</b>	<b>15°</b>	23:10	ENE 66°	-
6-Jan 00:37	WSW 243°	<b>00:42</b>	<b>NW</b> <b>317°</b>	<b>31°</b>	00:47	NE 33°	-
6-Jan 07:11	NNW 334°	<b>07:15</b>	<b>NE</b> <b>37°</b>	<b>16°</b>	07:20	E 98°	-0.1
6-Jan 08:47	NW 307°	<b>08:52</b>	<b>SW</b> <b>231°</b>	<b>36°</b>	08:57	SSE 154°	-1.4
6-Jan 23:49	SW 229°	<b>23:54</b>	<b>NW</b> <b>306°</b>	<b>62°</b>	23:59	NE 40°	-
7-Jan 07:59	NW 315°	<b>08:04</b>	<b>SW</b> <b>232°</b>	<b>79°</b>	08:09	SE 140°	-2.4
7-Jan 23:01	SW 216°	<b>23:06</b>	<b>SE</b> <b>134°</b>	<b>60°</b>	23:11	NE 48°	-
8-Jan 00:39	W 270°	<b>00:43</b>	<b>NW</b> <b>325°</b>	<b>12°</b>	00:47	NNE 21°	-

**Legend:** Not visible Marginal Good Excellent

Copyright © N2YO.com. All rights reserved